



**Informacija o ponudi
Održivog paketa usluga
za finansijsku inkluziju i
zelenih proizvoda i proizvoda
usmjerenih na društveno
odgovorno finansiranje**

NLB Banka

Poštovani,

Obavještavamo Vas da NLB Banka d.d. Sarajevo od 12.06.2024. godine, u skladu sa Odlukom o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banke koju je donijela Agencija za bankarstvo FBiH, u ponudi ima novi paket usluga pod nazivom NLB Paket za finansijsku inkluziju.

Opis	DA	NE	Planirane aktivnosti
Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju	✓		
Otvaranje / vođenje tekućeg računa i slanje mjesečnog izvoda po tekućem računu putem e-maila ili drugog elektronskog načina			
Izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje Debit Mastercard i / ili Visa Classic Debit kartice			
Korištenje usluga Web E-Bank / M-Bank / NLB SMS			
Usluge NLB Pay			
Odobrovanje, revidiranje i automatsko produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu			
10 bezgotovinskih naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti			
Promjena PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu			
Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH u visini raspoloživih sredstava na tekućem računu			

Korisnik NLB Paketa za finansijsku inkluziju plaća naknadu za vođenje paketa u visini od 0,3% prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu.

Usklađivanje visine naknade NLB Paketa za finansijsku inkluziju će se vršiti jednom godišnje, na osnovu podataka o visini prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou. Podatke o istom objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba.

Dodatno Vas obavještavamo o ponudi zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje za fizička i pravna lica sa sljedećim detaljima:

Opis	Tip klijenta	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
		DA	NE	DA	NE	DA	NE
Zeleni proizvodi		✓		✓			✓
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje		✓		✓			✓
Ukoliko je odgovor „Da“ banka će navesti opis kreditnog proizvoda i namjenu		ZELENI PROIZVODI: 1. NLB EKO KREDIT NAMJENA: Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl. Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva: -zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas, -izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta, - kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije, - kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima, - kupovinu i zamjenu vodenih i zračni toplotnih pumpi, - ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.		1. ZELENI PROIZVODI Kratkoročni i dugoročni kredit za zelene klimatske transakcije čija je namjena finansiranje investicionih projekata, ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost, refinansiranje ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost 2. PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE Dugoročni namjenski kredit za žene u biznisu, mlada preduzeća kao i preduzeća iz slabije razvijenih regija čija je namjena finansiranje stalnih sredstava, obrtnih sredstava i za retroaktivno finansiranje i refinansiranje			

	2. POTROŠAČKI NAMJENISKI KREDITI proizvod EKOAUTO - NAMJENA: -za kupovinu električnih i hibridnih vozila- proizvod EKOAUTO PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE: NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled NAMJENA: Za pokriće troškova studija NLB krediti za studente - program Work and Travel NAMJENA: Za pokriće troškova studija		
--	---	--	--

FIZIČKA LICA

ZELENI PROIZVODI:

1. NLB EKO KREDIT

-Iznos: do 50.000 KM

-Rok: 13 mjeseci do 10 godina

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)	EKS*
3,49% promjenjiva ili	3,78%
12M EURIBOR+fiksna marža 2,59%	5,11%

***EKS** izračunata na iznos kredita 30.000 KM, uz mjenice, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate 10 godina, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenica (10 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM).

Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz prethodnog primjera uz promjenjivu kamatnu stopu 3,49%, ali uz naknadu za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio **4,00%**, a uz naknadu za obradu kredita 1,5% **EKS** bi iznosio **4,11%**.

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.10.2025 (2,19).

- Naknada za obradu kredita: 1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke, 1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke, 0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

NAMJENA:

Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl.

Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva:

- zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas,
- izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta,
- kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije,
- kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima,
- kupovinu i zamjenu vodenih i zračnih toplotnih pumpi,
- ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.

2. POTROŠAČKI NAMJENSKI KREDITI **proizvod EKOAUTO**

- Iznos: do 100.000 KM

- Rok: 13 mjeseci do 10 godina

ROK KREDITA	NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)	EKS*
do 5 godina	4,99% promjenjiva ili	6,00%
	12M EURIBOR+fiksna marža 2,89%	6,10%
do 10 godina	5,59% promjenjiva ili	6,49%
	12M EURIBOR+fiksna marža 2,99%	6,05%

***EKS** izračunata na iznos kredita 50.000 KM za rok 5 i 10 godina, uz naznačenu kamatnu stopu, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenica (10 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 850 KM za 5 godina, 1.300 KM za 10 godina).

Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz navedenog primjera sa rokom otplate 10 godina, NKS 5,59% promjenjiva i naknadom za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio **6,73%**, a naknadom za obradu kredita 1,5% **EKS** bi iznosio **6,85%**,

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.10.2025 (2,19%).

- Naknada za obradu kredita:

1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke,

1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke,

0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

Namjena:

-za kupovinu električna i hibridna vozila- proizvod EKOAUTO

PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE:

NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled

Kamatna stopa:

do 60 mjeseci fiksna NKS 3,30% **EKS 4,09%**

do 120 mjeseci fiksna 4,10% **EKS 4,77%**

Iznos kredita: do 50.000KM

Rok otplate: 13 mjeseci do 120 mjeseci

Naknade: Naknada za obradu zahtjeva - Bez naknade

Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada

Namjena: Za pokriće troškova studija

***EKS** izračunat na primjeru kredita za klijenta statusa 1, na iznos kredita 50.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate i troškove pribavljanja mjenica (10 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 850 KM za 5 godina, 1.300 KM za 10 godina).

NLB krediti za studente - program Work and Travel

Kamatna stopa:

do 12 mjeseci fiksna 4,40% ***EKS 8,63%**

do 24 mjeseca fiksna 5,50% ***EKS 7,82%**

Iznos kredita: do 5.000KM

Rok otplate: do 24 mjeseca

Naknade: Naknada za obradu zahtjeva – 1,5% minimalno 50,00KM

Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada

Namjena: Za pokriće troškova studija

***EKS** izračunata na iznos kredita 5.000 KM, uz sudužnika -roditelja, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, uz 1,50% naknade za obradu kredita (75KM), trošak pribavljanja mjenica (20 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni za sudužnika-roditelja (8KM).